

OPŠTINA BUDVA

Primljeno: 07.07.2025.				
Org. jed.	Jed. k. s. znak	Regist. broj	Prilog	Vrijednost
01-426/25-770/16				

"BARANKA Export-Import Pejanović" doo

Broj: 109/25

BAR.....02.07.....2025.god.

**UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI OPREME I VOZILA ZA KOMUNALNO
DOO BUDVA PO PARTIJAMA, ZA
PARTIJU 1: NABAVKA OPREME ZA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA**

Ovaj ugovor zaključen je između ugovornih strana:

Naručioca: OPŠTINA BUDVA sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Sunca 3, PIB: 02005409, Matični broj: 02005409, Broj računa: 510-9786-73, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka AD, Podgorica, filijala Budva, zastupa Nikola Jovanović, predsjednik (u daljem tekstu: **NARUČILAC**)

i

Ponudača: "BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIĆ" D.O.O sa sjedištem na Baru, Ulica Beogradska br.50, PIB: 02122570, Broj računa: 540-5431-51, Naziv banke: Erste banka, koga zastupa Željko Pejanović izvršni direktor (u daljem tekstu: **DOBAVLJAČ**).

PRAVNI OSNOV UGOVORA:

Pravni osnov za zaključenje ovog ugovora čine:

- Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku opreme i vozila za Komunalno doo Budva po partijama, Partija 1: Nabavka opreme za čišćenje javnih površina, broj 01-426/25-770/4 od 17.04.2025. godine (šifra postupka: 90223),
- Ponuda ponuđača "Baranka Export-Import Pejanović" doo Bar, dostavljena putem ESJN-a pod šifrom: 130133 od 19.05.2025. godine za partiju 1 (u daljem tekstu: Ponuda) i
- Odluka o izboru najpovoljnije ponude za partiju 1, broj 01-426/25-770/13 od 25.06.2025. godine.

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka opreme i vozila za Komunalno doo Budva, po partijama, Partija 1: Nabavka opreme za čišćenje javnih površina, koje DOBAVLJAČ nabavlja i isporučuje za potrebe NARUČIOCA u skladu sa Tenderskom dokumentacijom za otvoreni postupak javne nabavke broj: 01-426/25-770/4 od 17.04.2025. godine (šifra postupka: 90223), Odlukom o izboru najpovoljnije ponude, broj: 01-426/25-770/13 od 25.06.2025. godine za partiju 1 i Ponuda DOBAVLJAČA "Baranka Export-Import Pejanović" doo Bar, dostavljena putem ESJN-a pod šifrom: 130133 od 19.05.2025. godine za partiju 1.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2

DOBAVLJAČ se obavezuje da će isporuku robe koja je predmet Ugovora, vršiti u svemu prema specifikaciji i prihvaćenoj ponudi broj: 130133 od 19.05.2025. godine za partiju 1.

DOBAVLJAČ se obavezuje da će robu iz člana 1 ovog Ugovora isporučiti za cijenu u iznosu od:

Vrijednost ugovora bez uračunatog PDV-a iznosi: 319.200,00 €

Iznos PDV-a: 67.032,00 €

Ukupna vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi: 386.232,00 €.

U cijenu su uračunati troškovi ambalaže prikladne za drumski prevoz, troškovi prevoza, osiguranja prilikom transporta i prijema robe u kod NARUČIOCA.

Ugovorne strane su saglasne da će NARUČILAC isplatiti ugovorenu cijenu u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture, po zapisnički konstatovanom kvantitativno-kvalitativnom prijemu robe.

NARUČILAC se obavezuje da će plaćanje vršiti virmanski na žiro račun DOBAVLJAČA, broj: 540-5431-51, Naziv banke: Erste banka.

Uslovi plaćanja su: Roba mora biti isporučena u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom, a faktura mora biti uredna, odnosno u skladu sa isporučenom robom, ponudom i zaključenim ugovorom.

III ROK I MJESTO

Član 3

Rok izvršenja ugovora je 179 dana od dana potpisivanja ugovora.

Mjesto isporuke robe: FCO Budva.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 4

NARUČILAC se obavezuje:

- da imenuje Komisiju koja će da vrši primopredaju predmetne robe,
- da imenuje ovlašćeno lice koje će pratiti realizaciju predmetnog ugovora,
- da dobavljaču uredno izvrši plaćanje na način kako je to predviđeno tenderskom dokumentacijom i Ugovorom,
- da svaki eventualni nedostatak isporučene robe pisano prijavi ponuđaču odmah po njenom nastanku.

Član 5

DOBAVLJAČ se obavezuje:

- da robu (oprema za čišćenje javnih površina) isporuči prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i izabrane Ponude;
- isporučiti novu i neupotrebljivu robu, bez stvarnih i pravnih nedostataka.

Član 6

Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćena lica NARUČIOCA u mjestu isporuke izvrše kvalitativan i količinski prijem vozila, što se potvrđuje zapisnikom, koji potpisuju prisutna ovlašćena lica NARUČIOCA i DOBAVLJAČA.

Ako se zapisnički utvrdi da vozilo koje je DOBAVLJAČ isporučio NARUČIOCU ima nedostatke u kvalitetu i očiglednih grešaka, DOBAVLJAČ mora iste otkloniti nakasnije u roku od 7 dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji, a ukoliko to ne učini ili ako se ista ili slična greška ponovi, DOBAVLJAČ mora vozilo zamijeniti novim koje ima jednake ili bolje tehničke karakteristike.

NARUČILAC je u obavezi da svaki nedostatak ili kvar na vozilu pisano prijavi DOBAVLJAČU odmah po nastanku ili saznanju.

Prijavu može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik NARUČIOCA.

Isporuka podrazumijeva i primopredaju prateće dokumentacije i to: fakturu DOBAVLJAČA, poreska i carinska dokumenta, garantne i servisne sertifikate, ateste, uputstvo za upotrebu, deklaraciju za vozila prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije.

Član 7

Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje DOBAVLJAČ isporučio NARUČIOCU ima nedostataka u kvalitetu ili funkcionalnosti, DOBAVLJAČ se obavezuje da odmah preuzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane NARUČIOCA, odnosno da izvrši zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim.

Član 8

Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skrivenio nedostaci), NARUČILAC će o tom nedostatku bez odlaganja obavjestiti DOBAVLJAČA, kako bi zapisnički konstantovali uzrok i obim uočenih propusta.

V GARANTNI ROK

Član 9

Garantni rok na isporučenu robu je 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana potpisivanja zapisnika o prijemu robe.

DOBAVLJAČ se obavezuje da u periodu trajanja garantnog roka u slučaju nastanka kvara u roku od 24 sata po prijemu pisanog obavještenja o nastalom kvaru, pristupi intervenciji na otklanjanju kvara.

Rok za otklanjanje kvara iznosi 5 dana od dana prijave kvara.

U slučaju težeg kvara, ukoliko je za otklanjanje kvara potrebno više od 5 dana, DOBAVLJAČ je dužan da NARUČIOCU dostavi pisani zahtjev za produženje roka za otklanjanje nastalog kvara sa obrazloženjem, na koji NARUČILAC daje saglasnost.

VI GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 10

DOBAVLJAČ je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi NARUČIOCU neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 30 dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, DOBAVLJAČ je dužan da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora. U Garanciji je potrebno navesti da je bezuslovna i plativa na prvi poziv. Garancija za dobro izvršenje ugovora dostavlja se na iznos sa uračunatim PDV-om.

VII UGOVORNA KAZNA

Član 11

Ako DOBAVLJAČ bez krivice NARUČIOCA ne isporuči robu koja je predmet ovog Ugovora u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne penale 2,0‰ (dva promila) od ugovorene cijene za ugovorenu robu za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka za isporuku predmetne robe. Visina ugovorne kazne ne može preći 5 % od ugovorene cijene.

Ako NARUČIOCU nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka isporuke u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala – kazne, tada je DOBAVLJAČ dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

VIII VIŠA SILA

Član 12

Ukoliko poslije zaključenja Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovornih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana će se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nijesu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom. Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.

Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

IX JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Član 13

NARUČILAC će raskinuti ugovor o javnoj nabavci naročito ako:

1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke; Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova:

- izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora;
- izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;
- izmjenom se značajno povećava obim ugovora;
- promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju iz člana 151 stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama;
- ako ponuđač ne izvršava ugovorene obaveze i u drugim slučajevima utvrđenim tenderskom dokumentacijom

2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 ovog zakona.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida.

DOBAVLJAČ ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako NARUČILAC ne vrši plaćanje u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

X SPORAZUMNI RASKID UGOVORA

Član 14

Ugovorne strane mogu dogovoriti sporazumni raskid Ugovora.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida ugovora.

XI IZMJENA UGOVORA

Član 15

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje NARUČILAC u vrijeme zaključivanja Ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda Ugovora, a povećanje vrijednosti Ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

XIII OSTALE ODREDBE

Član 16

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom ovjere, zavodnim pečatom NARUČIOCA, nakon potpisa obje ugovorne strane.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 38. stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19, 003/23, 011/23 i 84/24).

Član 17

Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Član 18

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 19

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su 4 (četiri) primjerka za NARUČIOCA i 2 (dva) primjerka za DOBAVLJAČA.

NARUČILAC
Opština Budva
PREDSJEDNIK
Nikola JOVANOVIĆ



IZVRŠILAC
"Baranka Export-Import Pejanović"
IZVRŠNI DIREKTOR
Željko PEJANOVIĆ



